

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – UPRAVA POLICIJE, La Benevolencija br. 16, koju zastupa policijski komesar, Generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević, (u daljem tekstu: Ugovaratelj osiguranja)

i

ADRIATIC osiguranje d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 20, ID broj: 4200213140004 kojeg zastupa direktor Alen Huić, (u daljem tekstu: Osiguravatelj)

**UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI USLUGA KOLEKTIVNOG
OSIGURANJA ZAPOSLENIKA UPRAVE POLICIJE
MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, za slučaj smrti usljed bolesti, smrti usljed nezgode i trajne invalidnosti, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Okvirnog sporazumom, broj 02-11-4-2696-7/25 i ponudom Osiguravatelja, broj: 73/25 od 23.05.2025. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi:

- 111.461,00 (slovima: jednastotinajedanaest hiljada četiristotinešezdesetjedna i 00/100 KM).

Ugovorena premija osiguranja iznosi 5,22996434 (pet i 23/100) KM (zaokruženo) mjesečno za jednog zaposlenika Ugovaratelja osiguranja.

Ugovorne strane saglasne su da za osigurane sume navedene u tabeli ispod, iznos mjesečne premije osiguranja za 1.776 zaposlenika iznosi 9.288,41667 (devet hiljad i dvjestotine osamdeset i 42/100) KM (zaokruženo).

R. br.	Osigurani slučaj	Osigurane sume po zaposleniku u KM
1.	Smrt usljed bolesti	10.000 KM
2.	Smrt od nezgode	55.000 KM
3.	Trajni Invaliditet	100.000 KM

Ukupno ugovorena premija osiguranja na godišnjem nivou za 1.776 zaposlenika Ugovaratelja osiguranja, u vrijeme zaključenja ovog ugovora, iznosi: 111.461,00 (jednastotinajedanaest hiljada četiristotinešezdesetjedna i 00/100) KM.

U skladu sa odredbama Zakona o PDV-u usluge osiguranja su oslobođene plaćanja PDV-a.

Osiguravatelj se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovorenog perioda i da će pod istim uslovima u periodu trajanja ovog ugovora pružati usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika Ugovaratelja osiguranja.

Član 3.

Osiguravatelj se obavezuje da će u roku od deset (10) dana od dana obostrano potpisanog pojedinačnog ugovora dostaviti bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, ~~shodno uslovima iz tenderske dokumentacije~~ i u roku koji je odredio Ugovaratelj osiguranja, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne o sljedećem:

- Kolektivnim osiguranjem zaposlenika obuhvaćene su sve osobe zaposlene kod Ugovaratelja osiguranja (policijski službenici, državni službenici i namještenici) bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, opću radnu sposobnost i godine starosti;
- Osiguranje od nezgode - nesretnog slučaja – je osiguranje koje pokriva štetu nastalu usljed nezgode. Nezgodom ili nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredvidivi i od volje osiguranika nezavisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad i narušavanje zdravlja koje zahtijeva pomoć doktora – liječnika.
- Rizici koji se ugovaraju i osigurane sume koje se traže prema usluzi kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije su:

1.	Smrt usljed bolesti	10.000,00 KM
2.	Smrt od nezgode	55.000,00 KM
3.	Trajni Invaliditet	100.000,00 KM

- Trajni invaliditet - nesretni slučaj – smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu potpunu ili djelomičnu invalidnost, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja, koje zahtijeva liječničku pomoć.
- Osiguranje se pruža pod jednakim uslovima za svakog zaposlenika.
- Tokom trajanja ugovora može doći do promjene broja zaposlenih po raznim osnovama (prijem u radni odnos, prestanak radnog odnosa). Sve promjene broja i imena osiguranika će biti prijavljene osiguravajućoj kući u roku od 10 dana od dana nastanka promjene po bilo kom osnovu - osiguranje pokriva period od dana nastanka promjene, a ne od dana dostavljanja obavijesti.
- Osiguranje obuhvata nezgodu na poslu i van posla, punih 24 sata dnevno i 7 dana sedmično bez teritorijalnog ograničenja, što znači da osiguravatelj nosi rizik u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.
- U slučaju da se desi osigurani slučaj osiguravatelj isplaćuje punu osiguranu sumu za smrt usljed bolesti (ako zaposlenik umre prirodnom smrću) i za smrt usljed nezgode (ako smrt zaposlenika nastupi kao posljedica nesretnog slučaja). U slučaju da se desi osigurani slučaj tjelesne povrede (trajni invaliditet), isplaćuje se u procentu koji odgovara procentu djelomičnog invaliditeta i vrsti povrede u odnosu na punu osiguranu sumu za trajni invaliditet (tjelesnu povredu) usljed nezgode.
- Premija osiguranja je ponuđena cijena po zaposleniku mjesečno.
- Od prvog dana trajanja osiguranja Osiguravatelj je obavezan da isplati cijelu ugovorenu osiguranu sumu ako zaposlenik umre prirodnom smrću ili kada kao posljedica nesretnog slučaja – nezgode nastupi smrt zaposlenika.

- Od prvog dana trajanja osiguranja Osiguravatelj je obavezan da isplati iznos koji odgovara procentu djelomičnog invaliditeta, obračunatog u odnosu na punu osiguranu sumu za trajni invaliditet i tjelesne povrede usljed nezgode zaposlenika.
- Sastavni dio ovog ugovora su:
 1. Opći uslovi za osiguranje (zaposlenih) od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za koje je nadležna agencija za nadzor osiguranja dala saglasnost;
 2. Dopunske uslove za kombinirano kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja za koje je nadležna agencija za nadzor osiguranja dala saglasnost;
 3. Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (trajnog umanjjenja opće radne aktivnosti) za koje je nadležna agencija za nadzor osiguranja dala saglasnost.

Član 5.

Ugovaratelj osiguranja će Osiguravatelju za svaki konkretan mjesec dostavljati pisanu narudžbu u kojoj će navesti tačan broj zaposlenih koje je potrebno osigurati, na osnovu kojeg broja će Osiguravatelj vršiti fakturisanje.

Član 6.

Za osiguranje zaposlenika Ugovaratelja osiguranja od smrti usljed bolesti, smrti usljed nezgode i trajnog invaliditeta, Osiguravatelj će izdati Ugovaratelju osiguranja posebnu policu osiguranja, sa tačno preciziranim osiguranim sumama i premijom osiguranja po svakom zaposleniku, a u skladu sa ovim ugovorom.

Polica o osiguranju, iz prethodnog stava, takođe čini sastavni dio ovog ugovora.

Ugovaratelj osiguranja će ugovorenu cijenu plaćati mjesečno (u 12 rata) Osiguravatelju u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljenja uredne fakture, na tekući račun Osiguravatelja, a u skladu sa članom 5. ovog ugovora.

Član 7.

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Strana u ugovoru pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti odgovarajuće dokaze.

Član 8.

Rok isplate osigurane sume ne može biti duži od 15 (petnaest) dana od dana prijave osiguranog slučaja sa kompletnom dokumentacijom, a u skladu sa važećim Zakonom i uslovima za osiguranje lica.

Osiguranje važi od 00,00 sati dana koji je označen kao početak osiguranja, a prestaje u 24,00 sata dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja.

Isplate po osiguranom slučaju Osiguravatelj će isplatiti direktno osiguranom zaposleniku i o tome obavijestiti Ugovaratelja osiguranja.

Član 9.

Osiguravatelj se obavezuje Ugovaratelju osiguranja slati mjesečne izvještaje o realizaciji, koji treba sadržavati podatke: ime i prezime zaposlenika, vrsta osiguranog slučaja, datum prijema zahtjeva za isplatu osigurane sume, datum isplate, iznos isplaćene osigurane sume, status obrade predmeta.

Osiguravatelj će izvještaj iz stava 1. ovog člana slati kao prilog uz ispostavljenu fakturu iz člana 6. ovog ugovora.

Član 10.

Ugovor se zaključuje na period od godinu dana, počev od dana 23.07.2026. godine u 00.00 sati, zaključno sa danom 22.07.2027. godine u 24.00 sata.

Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija ugovornog organa za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovoga ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 12.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.

Član 13.

Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Ugovarač osiguranja zadržava 2 (dva), a Osiguravatelj 2 (dva) primjerka.

OSIGURAVATELJ
ADRIATIC osiguranje d.d.
Sarajevo

direktor
Alen Hujić

Broj: 310-10r
Datum: 14.07.2026. godine

UGOVARATELJ OSIGURANJA
MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA POLICIJE

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Fatmir Hajdarević

Broj: 02-11-4-2026-11/25
Datum: 09.07.2026. godine